

Previsión a corto plazo

Promedios de estación

	 °C	 %	 hPa	 km/h	 mm/h	 °C
5 Mar	14.3 / 7.5	65.4	1014.5	10.1	7.2	11.1 / 4.2
6 Mar	13.4 / 7.5	67.8	1015.9	10.9	5.2	9.5 / 3.5
7 Mar	14.4 / 7.5	67.3	1016.9	8.6	2.2	11.2 / 4.2
8 Mar	14.7 / 7.3	70.7	1016.4	6.5	2.6	12.4 / 4.4
9 Mar	15.7 / 8.6	65.3	1015.5	7.9	2.8	13.2 / 5.9
10 Mar	16.6 / 8.0	62.3	1015.4	7.4	0.2	13.9 / 5.2
11 Mar	17.5 / 9.1	61.9	1015.6	8.0	0.8	14.5 / 6.4
12 Mar	17.1 / 8.9	61.7	1016.5	8.4	2.0	14.5 / 6.9
13 Mar	14.9 / 7.2	70.7	1017.1	6.5	1.5	12.8 / 4.5

Extremos de la estación

	 °C	 %	 hPa	 km/h	 km/h	 mm/h	 °C
5 Mar	20.9 2020	96.0 2025, 2026	1032.4 2015	66.0 2014	85.3 2014	85.2 2026	19.5 2020
	1.1 2023	19.0 2015	990.2 2018	-	-	-	-5.7 2015
6 Mar	20.4 2017	98.0 2025	1033.4 2015	78.8 2020	111.0 2016	34.0 2026	18.3 2017
	2.2 2015	25.0 2015	993.0 2018	-	-	-	-8.7 2016
7 Mar	22.9 2015	97.0 2025	1032.1 2015	57.9 2020	86.9 2020	13.2 2025	21.1 2015
	2.9 2014	26.0 2018	1001.7 2018	-	-	-	-5.1 2020
8 Mar	21.7 2017	98.0 2025	1028.5 2019	44.2 2017	62.8 2017	14.0 2025	20.4 2017
	3.4 2014, 2024	27.0 2014	999.2 2025	-	-	-	-4.6 2016
9 Mar	28.1 2017	97.0 2025	1031.6 2019	91.7 2020	112.6 2016	30.4 2025	26.4 2017
	1.1 2014	18.0 2017	992.3 2024	-	-	-	-8.2 2020
10 Mar	25.6 2017	92.0 2018	1030.0 2019	62.8 2020	67.6 2020	1.6 2018	23.3 2017
	1.8 2024	19.3 2017	995.6 2024	-	-	-	-4.5 2016
11 Mar	23.8 2023	95.0 2022	1030.3 2019	61.9 2024	96.5 2024	8.8 2022	22.7 2023
	4.7 2021	31.0 2015, 2019	996.8 2025	-	-	-	-3.2 2024
12 Mar	25.3 2023	95.0 2017, 2022	1030.1 2019	42.6 2024	85.3 2024	10.6 2017	25.0 2023
	4.7 2019	29.0 2015	997.3 2025	-	-	-	-1.2 2016
13 Mar	23.7 2023	95.0 2017	1029.7 2014	48.3 2019	80.5 2019	9.6 2017	24.2 2023
	4.1 2021	27.0 2023	992.8 2025	-	-	-	-1.3 2017, 2019

Almanaque

